

# Legae la Legotlo



Michele Fry, Amy Uzzell  
& Jennifer Jacobs

# Legae la Legotlo

Puku ye ke ya:

---







*Every child should own a hundred books by the age of five. To that end, Book Dash gathers creative professionals who volunteer to create new, African storybooks that anyone can freely translate and distribute. To find out more, and to download beautiful, print-ready books, visit [bookdash.org](http://bookdash.org).*

*Legae la Legotlo*

Illustrated and designed by Amy Uzzell and Jennifer Jacobs

Written by Michele Fry

Translated by Nal'ibali

with the help of the Book Dash participants in Cape Town on 28 June 2014.

ISBN: 978-1-928318-05-7

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 Licence (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). You are free to share (copy and redistribute the material in any medium or format) and adapt (remix, transform, and build upon the material) this work for any purpose, even commercially. The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the following license terms:

**Attribution:** You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.

**No additional restrictions:** You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.

**Notices:** You do not have to comply with the license for elements of the material in the public domain or where your use is permitted by an applicable exception or limitation.

**No warranties are given.** The license may not give you all of the permissions necessary for your intended use. For example, other rights such as publicity, privacy, or moral rights may limit how you use the material.

# Legae la Legotlo



Legotlo le be le nyaka legae le lefsa.



Ye e bonala e le ntlo e botse.



“O ka tla go robala le nna,” gwa realo Mpšanyana.

“Ke a leboga,” gwa realo Legotlo.



Bošegong bjoo, ditoro tša Legotlo ebile tša leraga  
le go taboga –taboga.




“O ka tla go robala le nna,” gwa realo Nonyana.

“Ke a leboga,” gwa realo Legotlo.




Bošegong bjoo, ditoro tša Legotlo ebile tša lešata le  
mafolofolo.




“O ka tla go robala le nna,” gwa realo Hlapi.


“Ke a leboga,” gwa realo Legotlo.



Bošegong bjoo, ditoro tša Legotlo ebile tša go  
koloba le go tonya.



Legotlo le be le hloka mo go omilego le borutho.





Legotlo la hwetša raka ya dipuku kgauswi.



Bošegong bjoo, ditoro tša Legotlo ebile tša  
boruthwana le boleta.







Robala gabotse, Legotlo.